

Na osnovu člana 7 stav 1 tačka 2 i člana 8 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. List CG", br. 3/19), člana 38 stav 1 tačka 8 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. List CG", br. 2/18 i 34/19), i člana 36 stav 1 tačka 8 Statuta opštine Mojkovac ("Sl. List CG – opštinski propisi", br. 29/18), Skupština opštine Mojkovac na sjednici održanoj 23.12.2019. godine, **donijela je**

## **O D L U K U**

### **o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica**

#### **Član 1**

Ovom Odlukom se uvodi prirez porezu na dohodak fizičkih lica, utvrđuje stopa prireza, kao i vršenje poslova kontrole, obračunavanja i plaćanja prireza.

#### **Član 2**

Prirez porezu na dohodak fizičkih lica plaćaju fizička i pravna lica koja obavljaju djelatnost na teritoriji opštine Mojkovac.

Prirez porezu na dohodak fizičkih lica (u daljem tekstu prirez), plaća se na porez na prihode od ličnih primanja, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na prihode od imovine i imovinskih prava i porez na prihode od kapitala.

#### **Član 3**

Stopa prireza utvrđuje se u iznosu od 13% poreske obaveze iz člana 2 ove Odluke.

#### **Član 4**

Poreski obveznik obračunava prirez u prijavi prireza.

Prijava se podnosi organu nadležnom za poslove lokalnih javnih prihoda do 15 - og u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec) i obuhvata isplate svih primanja koja se odnose na taj obračunski period.

Prirez se plaća istovremeno sa isplatom ličnih primanja dohodka od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava i prihode od kapitala.

Prijava prireza podnosi se neposredno ili elektronskim putem.

#### **Član 5**

Oblik i sadržinu prijave iz člana 4 ove Odluke propisuje organ nadležan za poslove lokalnih javnih prihoda.

#### **Član 6**

Poslove kontrole, obračunavanja i plaćanja prireza obavljaće organ uprave nadležan za poslove lokalnih javnih prihoda.

## Član 7

Uplata prireza vrši se na račun za lokalne javne prihode Opštine Mojkovac u skladu sa Naredbom o načinu uplate javnih prihoda.

## Član 8

Na način obračunavanja i plaćanja prireza, poreski period i druga pitanja koja nijesu uređena ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Poreski postupak sprovodi se prema odredbama Zakona o poreskoj administraciji.

## Član 9

1. Novčanom kaznom od 150,00€ do 10.000,00€ kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
  - kao isplatilac prihoda na koje se plaća prirez ne obračuna, netačno obračuna, ne uplati prirez prilikom svake isplate prihoda iz člana 4 Odluke.
  - kao poslodavac, odnosno isplatilac primanja na kojima se plaća prirez iz člana 4 Odluke ne dostavi prijavu organu nadležnom za lokalne javne prihode Opštine Mojkovac.
2. Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu i organu lokalne samouprave kaznom od 20,00€ do 1.000,00€.
3. Novčanom kaznom od 50,00€ do 3.000,00€ kazniće se preduzetnik ako:
  - kao isplatilac prihoda na koje se plaća prirez ne obračuna, netačno obračuna i ne uplati prirez prilikom svake isplate prihoda iz člana 4 Odluke kao preduzetnik, odnosno isplatilac primanja na koje se plaća prirez iz člana 4 Odluke i ne dostavi prijavu organu nadležnom za lokalne javne prihode Opštine Mojkovac.
4. Novčanom kaznom od 20,00€ do 1.000,00€ kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
  - ne obračuna i ne uplati prirez na prihode prilikom svake naplate istovremeno sa naplatom prihoda iz člana 4 Odluke.

## Član 10

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl. list RCG – opštinski propisi", br. 36/03).

## Član 11

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi”.

Broj: 05-135

Mojkovac, 23.12.2019. godine

**SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC**

**PREDSJEDNIK**  
**Dragomir Mrdak**

**X**

---

DRAGOMIR MRDAK  
PREDSJEDNIK SO MOJKOVAC